



UNIVERZITET U SARAJEVU – PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  
OPIS PREDMETA

Obrazac SP2

Stranica 1 od 3

<b>Šifra predmeta:</b> <i>GE-318-4</i>	<b>Naziv predmeta:</b> Primijenjena geoekologija		
<b>Ciklus:</b> I	<b>Godina:</b> III	<b>Semestar:</b> VI	<b>Broj ECTS kredita:</b> 6
<b>Status:</b> Obavezni predmet		<b>Ukupan broj sati:</b> 60  <i>Predavanja:</i> 30 <i>Vježbe:</i> 30	
<b>Učesnici u nastavi:</b>		<i>Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada</i>	
<b>Preduslov za upis:</b>		/	
<b>Ciljevi predmeta:</b>		<i>Osposobljavanje studenata za samostalno tumačenje usluga geosistema, načina korištenja prostora, fizičkogeografskih i društvenogeografskih komponenti, te nosivosti i opterećenosti i faktora pogodnosti i degradacije prostora.</i>	
<b>Tematske jedinice:</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Uvodna predavanja, predmet i ciljevi.</i></li><li>2. <i>Savremene metode geoekoloških istraživanja</i></li><li>3. <i>Tipovi korištenja prostora i prostone jedinice</i></li><li>4. <i>Fizičkogeografske komponente u primjenjenim geoekološkim istraživanjima</i></li><li>5. <i>Društvenogeografske komponente u primjenjenim geoekološkim istraživanjima</i></li><li>6. <i>Nosivost i opterećenost prostora</i></li><li>7. <i>Faktori degradacije kvaliteta životne sredine</i></li><li>8. <i>Parcijalni ispit</i></li><li>9. <i>Geoekološko kartiranje, primjena savremenih geoinformacijskih tehnologija</i></li><li>10. <i>Analiza prirodnogeografskih faktora pogodnosti i degradacije prostora</i></li><li>11. <i>Analiza društvenogeografski faktora pogodnosti i degradacije prostora</i></li><li>12. <i>Pogodnost krajobraza - krajobraz prostorna jedinica u prostornom planiranju</i></li><li>13. <i>Geoekološko vrednovanje prostora</i></li><li>14. <i>Procjena geodiverziteta</i></li><li>15. <i>Procjena usluga geosistema</i></li></ol>	
<b>Ishodi učenja:</b>		<b>Znanje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>analizira fizičkogeografske i društvenogeografske komponente prostora</i></li></ul>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>• prepoznaće tipove korištenja prostora i prostorne jedinice,</li><li>• navodi faktore degradacije kvaliteta životne sredine</li></ul> <p><b>Vještine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• samostalno primjenjuje savremene metode geoekoloških istraživanja,</li><li>• samostalno primjenjuje savremene geoinformatičke i kartografske metode</li></ul> <p><b>Kompetencije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• samostalno procjenjuje geodiverzitet</li><li>• samostalno procjenjuje usluge ekosistema</li><li>• samostalno geoekološki vrednuje prostor.</li></ul>																					
<b>Metode izvođenja nastave:</b>	Multimedijalno izlaganje i razgovor (predavanje); istraživački samostalni rad studenata i zajednička analiza (vježbe).																					
<b>Metode provjere znanja sa strukturu ocjene<sup>1</sup>:</b>	<p><b>Provjera znanja – kriterij:</b> <i>Prisustvo predavanjima i vježbama: max 5 – min 3 boda</i> <i>Aktivnost na nastavi: max 5 – min 3 boda</i> <i>Seminarski rad na odabranu temu: max 10 – min 5 bodova</i> <i>Parcijalni testovi tokom semestra: max 40 – min 22 boda</i> <i>Završni ispit na kraju semestra: max 40 – min 22 boda</i> <i>Ukupno 100 bodova, uslov za prolaz: 55 bodova</i></p> <p><b>Ocjenvivanje:</b></p> <table><thead><tr><th>Ocjena</th><th>ECTS ocjena</th><th>Broj bodova</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>(A) izvrstan</td><td>95 - 100</td></tr><tr><td>9</td><td>(B) odličan</td><td>85 - 94</td></tr><tr><td>8</td><td>(C) vrlo dobar</td><td>75 - 84</td></tr><tr><td>7</td><td>(D) dobar</td><td>65 - 74</td></tr><tr><td>6</td><td>(E) dovoljan</td><td>55 - 64</td></tr><tr><td>5</td><td>(F,FX) nedovoljan</td><td>&lt;55</td></tr></tbody></table>	Ocjena	ECTS ocjena	Broj bodova	10	(A) izvrstan	95 - 100	9	(B) odličan	85 - 94	8	(C) vrlo dobar	75 - 84	7	(D) dobar	65 - 74	6	(E) dovoljan	55 - 64	5	(F,FX) nedovoljan	<55
Ocjena	ECTS ocjena	Broj bodova																				
10	(A) izvrstan	95 - 100																				
9	(B) odličan	85 - 94																				
8	(C) vrlo dobar	75 - 84																				
7	(D) dobar	65 - 74																				
6	(E) dovoljan	55 - 64																				
5	(F,FX) nedovoljan	<55																				
<b>Literatura<sup>2</sup>:</b>	<p><b>Obavezna:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Grupa autora (2014.): Primjenjena ekologija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd</li><li>2. Bognar, A., Lozić, S., Saletto, M., 2002: Geoekologija, interna skripta na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.</li><li>3. Lješević, M., 1980: Životna sredina: Teorija i metodologija istraživanja, Beograd.</li><li>4. Hrelja, E., 2017: Modeli održivog upravljanja zaštićenim</li></ol>																					

<sup>1</sup>Struktura bodova i bodovni kriterij za svaki nastavni predmet utvrđuje vijeće organizacione jedinice prije početka studijske godine u kojoj se izvodi nastava iz nastavnog predmeta u skladu sa članom 64. st.6 Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

<sup>2</sup>Senat visokoškolske ustanove kao ustanove odnosno vijeće organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove, utvrđuje obavezne i preporučene udžbenike i priručnike, kao i drugu preporučenu literaturu na osnovu koje se priprema i polaze ispit posebnom odlukom koju obavezno objavljuje na svojoj internet stranici prije početka studijske godine u skladu sa članom 56. st 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo



*prirodnim područjima Bosne i Hercegovine, Doktorska disertacija – izabrana poglavlja, Zagreb*

5. *Agencija za zaštitu okoliša (AZO), 2015: Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj, Zagreb,*

**Dopunska:**

1. *Tandarić, N., 2014: Fizičkogeografski elementi u primijenjenim geoekološkim istraživanjima, magistarski rad, Prirodnoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.*
2. *Bognar, A., Bognar, H., 2010: Geoekološko vrednovanje reljefa R. Hrvatske, Geoekologija XXI vjeka, Teorijski i aplikativni zadaci, Nikšić 2010., 44-63.*
3. *Bognar, A., 1996: Tipovi klizišta u Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini – geomorfološki i geoekološki aspekti, Acta Geographica Croatica 31, 27-39*
4. *Hrelja, E., Drešković, N., Mirić, R., Avdić, B., 2016: Geoeological Evaluation of Terrain in National Park Una, Proceedings Book, International Tourism and Hospitality Management Conference Sarajevo, Faculty of Science, University of Sarajevo, Sarajevo.*